

Monyai wa Mathaithai

Sesotho

Mohato

2A



Mpho Motlhodiemang



Medumo

ny, kg

Poeletso

ts, ng, tj

Mongai wa Mathaithai**Sesotho****Mohato: 2A**

ISBN: 978-1-77981-572-9

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Mongodi: Mpho Motlhodiemang

Mofetoledi: Komello Moloji

Motshwantshisi: Sinomonde Ngwane

Moralo le sebopeho: Rock Bottom Graphic & Design


Kgatiso ya pele: 2023.


Monyai wa Mathaithai



Mpho Motlhodiemang

Kganya o na le bana ba bane. Ba dula motsaneng wa Lekgalong. Kgotso, Kgetsi, Monyai le Kgaka ke mabitso a bona. Ba ne ba boheha, ba le mebalabala.






Monyai o ne a fapane le ba bang. O ne a le matheba a bohehang. O ne a ba feta le ka lebala.


Ho fapana ha Monyai le bana babo ho ne ho tliša mona pakeng tsa bana bana. Ba ne ba mo kgetholla.





Ba ne ba sa bapale le yena. Ba sa mo palamise le kariking.

Ba ne ba sa mo palamise le baesekeleng. Ba sa mo meme ho hang.





Monyai a dula a saretswe. A dula a le mong.
A ba boha ka dikeledi marameng ha ba
bapala.

Monyai a qala ho bapala ka baesekele a le mong. A etsa mathaithai ka baesekele. A tsamaya ka baesekele matsoho a le hodimo.





Kgotso, Kgetsi le Kgaka ba emisa ho bapala. Ba boha Monyai ha a etsa mathaithai baesekeleng. Ba makaletse mathaithai a etsahalang baesekeleng ya Monyai. Ba mo kopa hore a ba rute mathaithai.


Ba qala ho bapala le Monyai. Monyai a ba ruta mathaithai a ho bapala ka baesekele.





Ho tloha ka letsatsi leo, Monyai a thabela
ho bapala le bana babo. Ba palamisana
baesekele.

Ha le dikela, dipidipidi tsa tlohela dibaesekele le dikarikana tsa tsona. Di ne di boha le ho rata mathaithai a baesekele ya Monyai.





Readers

Mohato 1

- Eba bonolo, Malebo
- Sebati le sekgo
- Lamunu e bonolo
- Mollo
- Lebile o a emaema
- Paki o a penta
- Pokola
- Pula ya semaka
- Ho bala meropa
- Komello
- Banana ke Badisana
- Yuna o lemetse
- Noha!
- Lerato la Mohale le Serero
- Bana ba molemo
- Di ka fofa
- Sopo e monate
- Buyi o a makala
- Moriri o moholo
- Jobe ha a robale
- Ba Polasing
- Ntate o kgutla neng?
- Lerato la Mawelana
- Jase e Fetohile

Mohato 2

- Mosebetsi o sekono
- Ha re bolokeng metsi
- Metsi ka mona le ka mona
- Monyai wa mathaithai
- Mose o mebalabala
- Shibelane sa Tinyiko
- Lesale la Gauta
- Tatso ya dijo tsa Setso
- Dieta tsa Mokgadi
- Sebapadi sa maemo
- Bula, kwala, ho tswelle
- Tjekatjeka mosetsana wa Sengangele
- Leano le letle la Mmusu
- Bolo e nyametse
- Dimpho
- Mathata serapaneng sa Nkgono

Mohato 3

- Monate wa Lesheleshele
- Molemi, Morwesi le dikgabo
- Bophelo ba sehohwana
- Manwa le ditlalebore
- Setlhare sa phodiso
- Kwena e lonyu
- Motswako o Molemo
- Mothei wa ditlhapi
- Seromo wa Mohale
- Ha ke rate meroho
- Dipoho di a iphetetsa
- Di kgolo ho nna
- Ngwanana ya bohlale
- Mefuta ya dipalangwang
- Seeta se setle
- Dinotshi
- Bashemane ba bohlale
- Phetoho e ntjha
- Lefu la sefuba
- a Hlobaela
- Setswalle sa Nnete

Mohato 4

- Phatso o thabile
- Ba a bapala
- Mookodi wa Lerato
- Mokgohlane wa Dikolobe
- Toro ya Maama e a phethahala
- Palesa o tshwara leshodu
- Tlwaelo ya ho phela ya BaVenda
- Pule o phela bophelo bo botle!
- Ntate, molaodi wa serapa sa diphoofolo

Mohato 5

- Mahe a Senwelo a siyo
- Mama Afrika, Miriam Makeba
- Ho thusa Ntatemoholo ho Fola
- Nkodi o tseba nako
- Peo ya mohlolo.
- Re etela serapa sa diphoofolo.
- Difate tsa Afrika Borwa
- Toro ya Makgwadi



Ulwazi Lwetho e tshehetswa ka ditjhelete ke Zenex Foundation ho thakgola projeke ya ho hlahisa letoto la dibuka ka dipuo tsa Se-Afrika tse hlophisitsweng ka mekgahlelo bakeng sa baithuti le dithusathuto ho barutabana. Projeke ena e tobile ho ruta le ho ntlafatsa ho bala le ho utlwisisa puo ya lapeng ya barutwana dihlopheng tse tlase tsa motheo (Foundation Phase). Dibuka di qapilwe ka dipuo tse robong tsa Se-Afrika ka kopanelo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, and Saide. Mehloodi yohle e hlahisitswe e le “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:
ulwazilwethu.org.za



Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives (CC BY-NC-ND) 4.0 International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

